



Ahmet DAVUTOĞLU

**Povodom sastanka Alijanse civilizacija u Sarajevu, ministar vanjskih poslova Republike Turske za Oslobođenje ispisuje svoja videnja Europe, Bosne i Hercegovine i Sarajeva**

# Sarajevska deklaracija i godišnjica Dayton-a

Sarajevo je postalo simbol zajedničkog života različitih etničkih, vjerskih i kulturnih tradicija u raznim historijskim epohama.

Gazi Hüsrev-begova džamija, koja danas krasi Baščaršiju, stoji na svom mjestu otkako je izgrađena 1531. godine.

Vrata još jednog hrama izgrađenog u osmanskom periodu, 1539. godine, ona crkve sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila su također otvorena.

Staru sinagogu Veliku avlju, koja danas služi kao muzej, izgradio je Beglerbeg Sijavuš-paša 1581. godine.

Za razliku od onih tumaća koji u balkanskoj historiji pronalaze samo nepristojstva, ja vjerujem da u našoj zajedničkoj prošlosti, baš kao i danas, možemo naći značajne primjere uzajamnog poštovanja i kulture zajedničkog života.

Sarajevo će danas biti domaćin jednog važnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja jugoistočne Evrope. Alijansa civilizacija, koju su inicirale Turska i Španija s ciljem suprotstavljanja trendovima netolerancije i pola-

rizacije, ovim sastankom ulazi u novu fazu na Balkanu.

Radi proširivanja principa i ciljeva Alijanse civilizacija na cijeli Balkan, moje kolege i ja ćemo usvojiti dva značajna dokumenta. Ovi dokumenti predviđaju osnivanje mnogih mehanizama saradnje, kao i provođenje novih projekata. Zajednički nam je cilj jasan: stvoriti kulte nekonstruktivnog poštovanja što su nam ostali kao nasljede iz XX stoljeća, očuvati Judska dostojanstvo i privlačiti jedne druge onakve kakve jesmo.

Alijansa civilizacija, koju su osnovali turski premijer Erdogan i španski premijer Zapatero, postala je inicijativa pod okriljem UN-a i danas u svom sastavu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, broji 88 zemalja i 16 međunarodnih organizacija.

Na Istanbulskom forumu, održanom u aprilu 2009. godine, odlučeno je da se osnuje regionalna strategija kako bi se globalne vrijednosti koje Alijansa promovira proširile i na lokalnom nivou.

Vodene ovakvim pristu-

pom, zemlje jugoistočne Evrope se sastaju i počinju prvu realizaciju na ovom planu. Dokument o principima, u čijoj pripremi su učestvovani i Evropska unija, Vijeće Evrope, OSCE i druge relevantne institucije, danas će biti usvojen pod nazivom Sarajevska deklaracija. Ova deklaracija neće ostati samo na potvrđivanju osnovnih principa poput ljudskih prava, demokratije i vladavine prava već će naglasiti i značaj potrebe savremenog svijeta da dijatogom, uzajamnim poštovanjem i saradnjom.

Na istom sastanku će se usvojiti i Regionalna strategija jugoistočne Evrope, koja će naglasiti konkretnе mehanizme saradnje i provođenje projekata na polju medija i migracija, a posebno na polju obrazovanja i mladih.

državanje ministarskog sastanka Alijanse civilizacija u Sarajevu, gradu u kojem džamije, crkve i sinagoge svjedoče o uzajamnom poštovanju, ima poseban značaj. Grad koji u sebi objedinjuje posebnosti cijelog regiona, svojom multikul-

turalnošću predstavlja "balanski Jerusalim".

Sarajevski duh, drugim riječima, gotovo 700-godišnja toleranca i uzajamno poštovanje koji vladaju u ovom gradu je nešto od čega, po mom mišljenju, ne bi trebalo da su uskraćeni ljudi koji žive u nekim krajevinama svijeta u XXI stoljeću.

Cetrtnaest decembat je još po nečemu značajan dan za Bosance i Hercegovce. Tog dana se obilježava 14. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončana jedna velika tragedija. To je dan kada je okončan sukob koji je odnio mnoge živote. Taj dan je plod vježbe i hrabrosti ratnici predsjednika Alije Izetbegovića, koji se zalagao za jedan novi, humani pristup rješavanju problema savremenog svijeta.

Čime je osvjetlio put i nama danas; toga dana se Bosna i Hercegovina zauvijek izborila za svoju nezavisnost, suverenost i slobodu. I jedan i drugi povod koji su nas okupili u Sarajevu, čestitam svim Bosancima i Hercegovcima.

# Progon stranaca

**Složna međunarodna zajednica koja se nadvila nad BiH u oblaku butmirskog paketa, po svim najavama, jučer se složila da svom i našem visokom predstavniku da zeleno svjetlo i odluci da zadrži strance samo u odjelu za ratne zločine**

**F**ada je, u proljeće 1992. Sarajevo moglo poslijedne zalihe hrane iz neglo otopljenih frizidera, odnisišili zbog obustavljanja električne energije, opsjeđenom gradu, dvije najvažnije vijesti bile su - trenutni broj mrtvih i dogovor o stranoj intervenciji. Ko god je posjedovao zalihe baterija, raspolagao je u to vrijeme egzaktnom informacijom o najnovijom žrtvama granatiranja i snajperskih hitaka i o broju novih ranjenika pristiglih u već prepune sobe Kliničkog centra; do kraja opsade, dokle do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, crna statistika smrtnih opsjeđenom gradu dosegla je čitavu 13.709 žrtava; oružja i oruđa različitih kalibara. Svaki je taj smrtonosni hitak skupio sa onili više od milion krovni su pravili "tek" materijalne štete - ispaljen su buda okolo grada zaposjednutih vojnicima i policajcima nečeg što je u Daytonu priznato kao Republika Srpska te snaga koje su bile pod direktnom komandom tadašnjeg zvanogog Beograda. I jedinina i drugima je glavnokomandajući bio Slobodan Milošević, glavni srpski preuzevач u američkoj vojnoj bazi.

Dan je dan 14. godine otako su ujistu Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović u Parizu stavili potpise na Dejtonski mirovni sporazum. Pariz je u

pamćenju onih koji su prezivjeli opsadu - ipak mnogo življih iz prve etape rata, one s proljeća 1992. kada smo očekivali spas s neba, tačnije združenu vojnu intervenciju koja će prekinuti opsadu. Umjesto stigao NATO-a, tada je u opsjeđenom Sarajevu stigao francuski predsjednik Mitterrand - prošetao gradskim ulicama i uskoro dobio status počasnog građanina. Mnogo kasnije ispostavilo se da je humanitarni koridor koji je Mitterandom dolaskom uspostavljen, spriječio vojnu intervenciju.

**V**ančani Pariz se puno puta tokom rata narugao žrivi rata kojiji je - da barem na godišnjicu potpisivanja mura budemo poseće precizni - okončan u Sjedinjenim Američkim Državama, potpisani u Parizu i još ne prestaje biti omicom oko vrata Bosni i Hercegovini. Ma šta danas o ishodu toga rata bilo bi kod ona mislio, sve nakon 14. decembra 1995. godine je politika. U zemlji koja još od Dayton-a živi pod paskom međunarodnih snaga, koja ima Ured visokog predstavnika čiji je mandat - još uvijek - da čuva Dejtonski mirovni sporazum, danas se donosi odluka trebaju li joj ili ne strane sudije i tužitelji.

Gle ironije: ta složna međunarodna zajednica koja se nadvila nad BiH u oblaku

butmirskog paketa, po svim najavama, jučer se složila da svom i našem visokom predstavniku da zeleno svjetlo i odluci da zadrži strance samo u odjelu za ratne zločine. Zlji jezici tvrde da su za "ovaj kompromis" najzaslužniji Amerikanici, jer su naši prijatelji Francuzi i Dodikovi prijatelji Rusi bili snažno protiv da ljudan stranac ostane u bh. Sudu i Tužilaštву, a jedino je Turska zagovarala opciju da ostanu svi.

Bolje išta nego ništa, mirovna je logika koja se očekuje od Bošnjaka, nema uopće sumnju da će Milorad Dodik, uz hrvatsku pratnju vladajućeg establishmenta RS-e, još jednom zaprijetiti: ovo ti je, Inzko, posljednji put. Takoder, uopće nema sumnje, da je ovo još jedna velika Dodikova pobjeda koju je izvojevao protiv sudija stranaca na isti način kao onotom protiv sudija Bošnjaka ("neće u RS-u suditi nijedan musliman", reče Dodik i prode nekažnjeni). O čemu se, zapravo, radi?

Ovaj skandalozni ustupak Dodiku je naravno djelo međunarodne zajednice, tj. Vijeća za implementaciju mura u BiH. Posljedica, dakle, Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i velo jasna poruka: i Evropa i Amerika su zaslužene problemima BiH i od BiH očekuju da svoje probleme počne (i) sama rješavati. Imala bi



Vildana SELIMBEGOVIĆ

vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

sudije i tužitelje spremne da Dodika procesuiraju u odjelu za organizirani kriminal? Ako ćemo pravo, Dodik je zapravo najpoznatiji slučaj u istrazi tega odjela, pa vrijedi postaviti i pitanje na drugačiji način - ima li u BiH uprve političke volje da se ubavi ukoštac sa kriminalom i korupcijom?

Tako bilo kakvog odgovora, treba sačekati današnji rokove odnuku. A nije zgoreg ni pomno proglašati intervju s Rađom Grigorijanom, prvim zamjenikom visokog predstavnika, koji kao nagradu za osobne doprinose borbi protiv kriminala i korupcije u ovoj zemlji - već godinu doživljava uvredu, klevene i progone od Dodika i njegovog orkestra, no posljednjih mjeseci intenzivno i iz bosničkih krugova okupljenih oko još jednog pacijenta Dresa Engela, tužitelja kojem je tekodet namijenjen progon. Da ne bi bio zabune - radi u odjelu za organizirani kriminal.